

GCATTTTGTTATATTTTGGAGTAATAAAGTATATTGTGTTTAAAAATTATTTAGGCCAAATATAGTCA-----TTTGTTATATTTTGGAA-----AAAAATTAGTTTAGGCCTAATAATAAAATATGG-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTT-----AAAAATTAGCTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTT-----AAAAATTATTTTAGGCCAAATAATAAAATAT-----AAAAATTAGTTTAGGCCTAATAATAAAATATGG-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATAT-----

-----AATTAACTACTAGCAAAACAAATAA-----

-----ATTAAACAGTTTATTTTGAATATTCCTCATTTTGGTTCCCTG-----ATTAAACAGTTTATTTTGAATATTCCTCATTTTGGTTCCCTG-----

-----TGAGATA-----AA-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTAAATAAGCTC-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTAAATAAGCTC-----

-----CGAATTGA-----

-----ATATAATGATACGTATATTTATTTGTTATATTATTTAAT-----ATATAATGATACGTATATTTATTTGTTATATTATTTAAT-----

-----ATATTTAGTTAAATTGAGTGAATAAGAAATCTCGTACTTAAGAAATACCTTGATCAAATATTTGATAAATCTACGTATTTTGTTATATTTTGGAA-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTAAATAAGCTC-----


-----GCATTTTGTTATATTTTGGAGTAATAAAGTATATTGTGTTTAAAAATTATTTAGGCCAAATATAGTCAAAATATATTTAGTTGTTATATTTTGGAA-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTAAATAAGCTC-----

-----GCATTTTGTTATATTTTGGAGTAATAAAGTATATTGTCTTTAAAAATTATTTAGGCCAAATATAGTCAAAATATATTTAGTTGTTACATTTTGGAA-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAACAAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTAAATAAGCTC-----

-----GCATTTTGTTATATTTTGGAGTAATAAAGTATATTGTGTTTAAAAATTATTTAGGCCAAATATAGTCAAAATATATTTAGTTGTTATATTTTGGAA-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTAAATAAGCTC-----





-----CGAAG-----TTGATT-----CTAGGTTGC-----

GCATTTTGTTATATTTTGGAGTAATAAAGTATATTGTGTTTAAAAATTATTTAGGCCAAATATAGTCAAAATATATTTAGTTGTTATATTTTGGAA-----AAAAATTATTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTTAAATAAGCTC-----AAAAATTAGTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTTAAATAAGCTC-----AAAAATTATTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTTAAATAAGCTC-----AAAAATTATTTTAGGCCAAATAATAAAATATAGTTTAATTTTAAATATTTTAAATTTTAAATAAGCTC-----TAATGGAGGGAACT-----







bed_uf.bed_g_1.bed_fm_1.bed_0_0_bcln.fa_aln.fa_cl.fa_gs.fa_c
size: 15444bp; fragments: 110313; full length: 0 (>=13899.6bp)

After TEtrimmer 15444 bp







ly_4741.fasta.b.bed_uf.bed_g_1.bed_fm_1.bed_0_0_bcln.fa_aln.f
size: 16085bp; fragments: 100689; full length: 0 (>=14476.5bp)

After TEtrimmer Extended plot Blue lines are boundaries




TE: rnd_5_family_4741
size: 4867bp; fragments: 1230; full length: 22 (≥ 4380.3 bp)


Before TEtrimmer 4867 bp



After TEtrimmer ORF and PFAM domain plot




Before TEtrimmer ORF and PFAM domain plot



Dotplot

(windowsize = 25, threshold = 50.00 10/10/25)

TE consensus before TEtrimmer (bp)



TE consensus after TEtrimmer (bp)